


56

# MESURER AVEC DES FRACTIONS

- 1 Écris la longueur de chaque bande.  
Utilise ta bande graduée en dixièmes.



a

a mesure  $1$  unité(s) +  $\frac{1}{10}$  d'unité.

b

b mesure  $2$  unité(s) +  $\frac{4}{10}$  d'unité.

c

c mesure  $1$  unité +  $\frac{5}{10}$  d'unité.

d

d mesure  $\frac{7}{10}$  d'unité.


e

e mesure  $2$  unités +  $\frac{2}{10}$  d'unité.

f

f mesure  $1$  unité +  $\frac{8}{10}$  d'unité.

**Trace** des segments en utilisant  
la bande graduée en dixièmes.



[AB] mesure  $1 \text{ unité} + \frac{2}{10}$  d'unité



[CD] mesure  $1 \text{ unité} + \frac{6}{10}$  d'unité

